



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZEDZA
LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LARA 2009

MARAGA: 80

TSHIFHINGA: awara 2

Bammbiri ili li na masiatari a 10.

PFESESANI

1. Bammbiri ili li na KHETHEKANYO THARU:

KHETHEKANYO YA A:	Tholokanyondivho	(30)
KHETHEKANYO YA B:	Manweledzo/Samari	(10)
KHETHEKANYO YA C:	Luambo	(40)
2. Vhalani ndaela DZOTHE nga vhuronwane.
3. Fhindulani mbudziso DZOTHE kha hedzi khethekanyo.
4. Thomani Khethekanyo INWE na INWE kha siatari ALISWA.
5. Hune khethekanyo iinwe na iinwe ya fhelela hone ni talele.
6. Nomborani phindulo dzañu zwi tshi anana na kunomborelw kwa mbudziso.
7. Ni tshi fhedza u fhindula mbudziso ni pfuke mutala ni kone u ya kha i tevhelaho.
8. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhudele.
9. Ni dzhiele nzhele zwiga zwa u vhala, mupeleto, tswayo na khethekanyo ya maipfi.


KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO**MBUDZISO 1**

Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao:

MADI

Madzi ndi tshithu tsho faraho vhutshilo. Ri nwa one uri ri tshile, ri tambo ngao ra dovha ra dimvumvusa ngao. Madzi a dovha hafhu a lozwa vhumatshilo ha vhathu vhanzhi vthane vha nwela khothe musi vho fhufhela mativhani ngeno vha sa koni u bambela.

Vhatu vha mahayani a vha koni u bambela ngauri a hu na mabambelo avhudi ane vha nga gudela khao. Vhatu vha dzidoroboni ndi vhone vhanne vha konesa u bambela ngauri hu na mabambelo e vha fhatelwa ane musi tsho limuwa vha ya vha dimvumvusa hone.



Ndiafhi o do ri musi o ya u dalela malume awe bulasini, a mbo di fhurana na muzwala wawe Maemu uri vha ye u rea khovhe kha liñwe tivhâ li re afho bulasini. Izwo zwo do takadza Ndiafhi vhukuma saizwi o vha a tshi funesa khovhe. Musi vha tshi swika tivhani o wana hu na vhaswa vhanzhi vha tshi khou bambela. Izwi zwo ita uri Ndiafhi a tame u bambela a vho litsha zwa u rea khovhe. Ndiafhi o vha a tshi bva Biaba hune hu si vhe na mativha. U vhone vhariwe vha tshi khou bambela ho ngo vhuya a kha di lenga. O mbo di fhufhela tivhani a songo sedzulusa uri lo tsa u gumafhi. Mashudumavhi, ha vha uri o fhufhela ho tsesaho he a vho kundwa u bva.

Vhathu vha tshi vhona a tshi vho nwa bigiri dza mad̄i vha thoma u t̄avha mikosi vha tshi t̄oda thuso. Thuso ye ndi bva vhubvo.

Maemu o do founela khotsi awe nga zwo bvelelaho vha da nga u t̄avhanya. Vha tshi tshi swika vha wana a tshi vho papamala. Vho mbo di fhufhela mad̄ini na zwiambaro, ha vha u tou bvisa tshitumbu tsha Ndiahfi. Musi vha thusothanzi vha tshi swika vho mbo di khwathisedza uri Ndiahfi ha tsheho.

Khotsi a Maemu vha wana vho hanganea. Vha humbula nga zwe vha Muhasho wa vha Mad̄i na vha Vhusimamadaka vha vhuya vha zwi amba uri hu tea u vha na mugudisi wa u bambela ane a vha a hone afho tivhani sa izwi vhana vha tshi fanela u bambela. Vha wana uri vhone a vho ngo zwi dzhiela nthā u swikela namusi, naho nwana wa khaladzi avho o di lovhela henehfo tivhani.

Mbulungo ya Ndiahfi yo ri u fhela, malume awe vha ya vha kwamana na vha masipala vhe vha vha disela mugudisi wa zwa u bambela. Onoyo o do thoma u funza vhana nga ha mabambele. A ita uri vha divhe khombo dzine vha nga tangana nadzo musi vha tshi bambela maishani, mativhani na milamboni.

Vhana vha vho newa ngeletshedzo dza uri musi vha tshi dzhena mad̄ini vha fanela u thoma vha sedzulusa uri fhethu ha hone a ho ngo tsesa naa. Arali zwa sokou itea vha vhona muniwe wavho a tshi khou nwela khothe vha tea u mu thusa nga u tou posa thambo ine a do i fara vha mu kokodza ngayo. O vha eletshedza uri vha fanela u wana thendelo kha vhabebi kana vhaundi vhane vha do tea u vha todela muthu wa u vha linda, na uri muthu ha tei u bambela e ethé.

Mad̄i a na ndeme, vhaswa a vho ngo tea u tambulutshela mad̄ini sa izwi zwi tshi vhanga malwadze. Vhana a vho ngo tea u tambela mad̄ini kana u nwa mad̄i a mashika. Vhathu vha tea u thonifha milambo yo dalaho. A vha tei u wela milambo yo dala ngauri vha nga kumbiwa.

Hu na vhathu vhane vha tshidza mita yavho nga u shuma mad̄ini. Vhenevha ndi vhane vha shuma u a kunakisa, u fhaṭa madamu na u vulela mad̄i uri a swike vhathuni.

Kha ri thonifhe mad̄i, ndi hone ri tshi do wana ro tsireledzea ri na mutakalo wavhuđi, ra dovha ra diphina ngao. Mudagasi na wone u vha hone nga mad̄i. A hu na vhutshilo arali hu si na mad̄i ngeno u a wela nga nthā zwi tshi nga ita uri ri lozwe vhutshilo hashu.

- 1.1 Mafhungo aya o livhiswa kha vhafhio? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.2 Hu na vhushaka-de vhukati ha Maemu na Ndiasfhi? (1)
- 1.3 Ndiasfhi o lovha hani? (1)
- 1.4 Topolani fhungo li sumbaho uri muñwali u na luvhengelambiluni kha vhathu vha mahayani. (1)
- 1.5 Ndi nga khalañwaha ifhio ine vhaswa vha diphina nga u bambela madini? (1)
- 1.6 Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho nga uri *Ee* kana *Hai*, ni tikedze phindulo dzanu:
- 1.6.1 Ndiasfhi na Maemu vha tshi swika tivhani vho wana hu si na vhañwe vhathu. (2)
 - 1.6.2 Tivha le Maemu na Ndiasfhi vha yo u rea khovhe khalolo vha li vhuboni ha doroboni. (2)
 - 1.6.3 Maemu o divhadza khotsia awe nga ha tshiwu tsho bvelelaho tivhani. (2)
- 1.7 Talutshedzani zwine lifurase li tevhelaho la amba zwone:
Thuso ye ndi bva vhubvo (2)
- 1.8 Neani thalutshedzo ya ipfi *malume*. (2)
- 1.9 Bulani zwithu zwivhili zwe masipala vha ita u tsireledza vhutshilo ha vhaswa kha madi. (4)
- 1.10 Madi ndi tshithu tsho faraho vhutshilo ha vhathu. Fhungo ili ndi mbuno kana ndi kuvhonele kwa muñwali? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.11 Ndi ufhio mulaedza muhulwane wa faredzwaho mafhungoni aya? (2)
- 1.12 Ndiasfhi o vha a tshi dzula ngafhi? (1)
- 1.13 Inwi ni vhona unga zwe Ndiasfhi a ita zwa u shandukisa muhumbulo a vho bambela madzuloni a u rea khovhe two tea naa? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.14 Malume wa Ndiasfhi vha a mu funa. Ni a tendelana na na fhungo ili? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 1.15 Malume a Ndiasfhi vho dipfisa hani nga murahu ha musi vho mu nula tivhani o lovha? (1)

KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**MBUDZISO 2**

Vhalani mafhungo a tevhelaho ni a nweledze ni tshi khou sedza **zwine na nga ita u lwa na u gonya ha mitengo**. Nwalani mbuno dza SUMBE dzi kha mafhungo a pfalaho. Tshivhalo tsha maipfi aŋu tshi vhe vhukati ha maipfi a u bva kha 60 u ya kha 70. Nwalani tshivhalo tsha maipfi e na a shumisa zwitangini magumoni a samari yaŋu.

U GONYA HA MITENGO YA ZWILIWA

U gonya ha mitengo ya zwiliwa ndi iñwe ya thaidzo vhukuma lifhasini lothe. Vhathu vha khou lila nga mitengo ya zwiliwa, yo gonya lwo kalulaho. Kha miña ine wa wana hu tshi khou shuma muthihi u wana zwi tshi kondá.

Vhathu vhanzhi vha amba uri mitengo ya zwiliwa i khou gonyiswa nga mutsho u si wavhuđi na gomelelo line la ita li tshi fara zwiñwe zwipiđa zwa shango. Tshiniwe tshivhangi ndi u gonya ha ole ngauri ho ita uri zwiendedzi zwa zwiliwa zwi gonyise mitengo. Naho mitengo ya zwiliwa yo gonya, vhathu vha tea u la uri vha kone u tshila. Hu tea u vha na maga ane vha tea u a dzhia uri vha kone u tshila naho mitengo ya zwiliwa yo gonya.

Muthu u tea u badzheta tshelede ya u renga zwiliwa iñwedzi muñwe na muñwe. Muthu u fanela u dinea tshifhinga tsha u mona na mavhengele uri a vhone zwiliwa zwo tsitswaho mitengo. Tshiniwe tshifhinga a sedze dzigurannda uri a vhone uri zwiliwa zwo tsaho ndi zwifhio, a renge zwenezwo.

Musi vha tshi ḥodou renga vhurotho kha vha renge vhu songo tsheiwaho sa izwi ho putelwaho ho tsheiwa vhu tshi ḥura. Uri vha vha kone u swikelela mitengo ya zwiliwa kha vha renge zwiliwa zwi si na madzina sa izwi zwi tshi vha zwi sa ḥuri u fana na zwa madzina, ngeno vha tshi ḥo di ri vha tshi zwi la zwa di fana na izwo zwa madzina.

Miroho na mitshelo ine vha i renga vha sedze uri i kha di vha yavhuđi lune vha nga kona u dzula nayo tshifhinga tshilapfu i sa athu u sina. Izwi zwi ḥo vha vhulungela tshelede.

Vha songo la vha latā zwiliwa. Zwa sala zwi vhulungiwe u itela uri zwi do shuma tshifhinga tshi ḥaho. Mithotho i a kona u dovha ya shumiswa nga ḥuvha li tevhelaho. Nahone vha nga di tou bika zwiliwa zwo linganelaho uri zwi sa vhole. Vha nga dileludzela vhutshilo nga u lima kugadenyana kune vha nga ḥavha miroho sa matamatiši, nyala, na khavhishi. Hezwi ndi zwine arali vha si nazwo vha do tou kombetshedzea u renga.

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA B:

10

KHETHEKANYO YA C: LUAMBO**MBUDZISO 3**

- 3.1 Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni do kona u fhindula mbudziso dzi no a tevhela:

Mudededzi Vho-Mu^latshawe vho fara bugu ya tshivenda vha tshi khou ralo u gudisa vhagudiswa. Muofhe kwo vha kwo edela zwenezwo vhe vhukati vha tshi khou funza. Vho do sinyuwa zwi hulu zwe vha ku rwa kha thoho nga bugu. “Ni tou vha mubva!” Ndi Vho-Mu^latshawe vha tshi amba nakwo vho halifha. Kwo ri u phaphama kwa tavha gosi lihulu. “A, vha nga tou nthwa nga bugu, ndo neta nga u linda thoho.” Kwo mbo di gidima kwo livha kha Vho-Maemu vhane vha vha thohoyatshikolo itshe tsha Malazwivhis. Zwe Vho- Maemu vha amba ho sokou vha uri, “Ha, arali u lima zwi tshi do shengedza vhana nga hei ndila ndi khwine u litsha.” Vha dovha vha ombedzela ndeme ya u dinea tshifhinga tsha u thetshela vhadededzi.


- 3.1.1 Hu na mutshila wa thukhufhadzo wo shumiswaho mafhungoni aya. U topoleni ni u shumise fhungoni le na tou divhumbela. (2)
- 3.1.2 Hu na dzina li songo nwawaho nga ndila yone, li topoleni ni li nwale nga ndila yone li fhungoni. (2)
- 3.1.3 Ipfu *thoho* lo shumiswa sa homonimi. Inwi li shumiseni mafhungoni mavhili o fhambanaho u bvisela khagala vhushaka ha homonimi. (2)
- 3.1.4 Isani fhungo ili kha luambo lwa u talutshedza:
- “Ni tou vha mubva,” ndi Vho-Mu^latshawe vha tshi vhudza kusidzana.* (2)
- 3.1.5 Topolani fhungodavhi la litaluli lo shumiswaho mafhungoni aya ni li nwale. (2)

3.2 Vhalani mafhungo aya ni kone u fhindula mbudziso dzi no a tevhela:

Khotsi:	(<i>Vho rafha mato</i>) Khezwi no no tou vha muṭhannga a si na vhukono? Zwi amba uri mi ḥwaha miṭanu a si mutukana a thiri?
Ñwana:	(<i>O mangala</i>) Ndi vhone vhonnyi? Vha bva sibadela?
Khotsi:	(<i>Vho tungufhala</i>) A si inwi ñwana wa Sara? Ndo farwa ni lushie. Ndi nne khotsi aṇu.
Ñwana:	Mpfeleni-vho <u>mungana</u> wanga. Haya maduna a no bva dzhele ndi one a no tswa vhana vha vhathu.
Khonani ya ñwana:	Heli liduna na nne ndi a thoma u li vhone. Ni li thanyele.
Khotsi:	(<i>Vha vhone Vho-Sara vho ima muqangoni wa nn̄du</i>) Sara! Sara! Idani, ḥavhanyani.
Vho-Sara:	(<i>Vha tshi khou rothisa mitodzi</i>) Khotsi a riwananga, vhathu ... Havha ndi vhone khotsi aṇu inwi Mpho. No ri u bebwa miñwaha i si mingana vha mbo di farwa.
Ñwana:	(<i>A tshi khou disola</i>) A! Vha tou fana na nne. Vha sa mmbudzi uri ndi na khotsi mmawé?
Khotsi:	Ndo vhuya. A hu na tshi sa fheli. Ni nga si tsha tambula ḥwananga. Sara, dzulani fhasi ni ḫigede, ndi a ni funa musadzi wanga.

- 3.2.1 Inwi ni vhone liñwalo ili li la lushaka-de? Tikedzani phindulo yaṇu. (2)
- 3.2.2 Ndi zwifhio zwi sa pfesesei nga ha mme a Mpho malugana na vhushaka havho na munna wavho tshifhinga tsha musi o farwa? (1)
- 3.2.3 Mafhungo haya a tshi fhela Mpho o vha a tshi vho disola. Inwi ni vhone unga zwo itiswa ngani? (1)
- 3.2.4 Ñwalani ipfi lo teaho vhudzuloni ha ilo lo talelwaho; ni li shumise fhungoni li pfalaho. (2)

- 3.2.5 Ri neeni tshisadzi tsha ipfi: ‘*liduna*’, ni dovhe ni $\ddot{\text{l}}$ shumise fhungoni $\ddot{\text{l}}$ pfalaho. (2)
- 3.2.6 Topolani mutualadzi u no sumbedza uri Vho-Sara vho vha vho takala. (1)
- 3.2.7 Fhongo asili: ‘*Ndo vhuya*,’ $\ddot{\text{l}}$ iseni kha khanedza. (1)
- 3.3 Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni $\ddot{\text{d}}$ o kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao:



Vho-Tshedza ndi murangaphanda. Vho ri u funzea vha dovha vha vha na tshililo tsha uri muiwe na muiwe a funzee. Vho fara tshedza nga tshanda tshavho. Muvhunduni wa havho vho thusa vhatu vhanzhi. Musidzana wavho a mbo $\ddot{\text{d}}$ i tou vha dzhia tsho $\ddot{\text{t}}$ he. U tou vha khonani ya pfunzo vhukuma. Na seli ha malwanzhe vhaambi vha ri u vhuya hone

- 3.3.1 Sumbedzani vhushaka vhu re hone vhukati ha tshifanyiso na mafhungo. (2)
- 3.3.2 Neani $\ddot{\text{l}}$ ifhambanyi $\ddot{\text{l}}$ a ipfi $\ddot{\text{l}}$ o talelwaho $\ddot{\text{l}}$ i fhungoni $\ddot{\text{l}}$ i pfalaho. (2)
- 3.3.3 Topolani fhungo $\ddot{\text{l}}$ i sumbedzaho uri hu na zwinwe zwe mu $\ddot{\text{n}}$ wali wa mafhungo haya a amba a si na vhu $\ddot{\text{t}}$ anzi nazwo. (1)
- 3.3.4 Topolani $\ddot{\text{l}}$ ibulafhethu ni $\ddot{\text{l}}$ i shumise fhungoni $\ddot{\text{l}}$ i pfalaho. (2)
- 3.3.5 Mu $\ddot{\text{n}}$ wali u amba mini musi a tshi ri, “Musidzana wavho a mbo $\ddot{\text{d}}$ i tou vha dzhia tsho $\ddot{\text{t}}$ he?” (2)
- 3.3.6 Shumisani dzina $\ddot{\text{l}}$ i tevhelaho fhungoni $\ddot{\text{l}}$ i pfalaho $\ddot{\text{l}}$ i tshi khou shuma sa tshiitwa: *Pfunzo*. (1)

- 3.4 Vhalani mafhungo a tehelaho ni kone u fhindula mbudziso dzo disendekaho khao:

MAGALAGALA HOLIDAY RESORT



Ri vhomakone kha u tonda vhaeni
 Ri nekedza tshume lo dzo vhalaho
 Kha vha diphine nga u namela gariki
 Kani vha t̄oda u dzudzanyelwa minyanya?
 Vha sokou amba
 Kani ndi mitambo ya vhomutuku?
 Mitengo ndi dzhia-wo-lala
 A ri t̄anganedzi tsheke kana garāta ya khiredithi.
 Ri wanala kha Galagala Cheap Side
 015 234 5678
www.gal@cheap.za

- 3.4.1 Ndi mini tshine tsha khou kungedzelwa afha kha iyi khungedzelo? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 3.4.2 Bulani tshumelo mbili dzi nekedzwaho nga vha bindu ili. (2)
- 3.4.3 Muthu a nga kwamana hani na avha vha nekedzi vha tshumelo? Bulani zwivhili. (2)
- 3.4.4 Ndi ngani ho shumiswa fonto t̄hukhu kha mutaladzi wa vhumalo? (2)
- 3.4.5 Topolani ipfi li songo n̄waliwaho nga ndila yone ni li shumise fhungoni li pfalaho no li khakhulula. (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C:

40

MARAGAGUTE:

80